



Crna Gora



JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA  
„SLOBODAN ŠKEROVIĆ“

# KRITERIJUM OCJENJIVANJA

PSIHOLOGIJA

II razred

POJEDINAC U GRUPI

III ili IV razred

ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

I ili II razred

## STANDARDI ZNANJA ZA PREDMET PSIHOLOGIJA

Minimalni zahtjevi (znanje - poznavanje)	Osnovni zahtjevi (Razumjevanje i upotreba)	Napredni zahtjevi (Interpretacija i vrednovanje)
<b>Uvod u predmet</b>		
<b>1: Predmet i metode psihologije</b>		
Zna definiciju psihologije kao nauke i zna šta psihologija proučava	Objašnjava različite pristupe u shvatanju predmeta, cilja i metoda psihologije	U stanju je da uporedi različite pristupe u shvatanju cilja, predmeta i metoda psihologije
Zna da nabroji psihološke škole i pravce	Razumije suštinske karakteristike pojedinih psiholoških škola i pravaca	Upoređuje i diskutuje prednosti i nedostatke pojedinih psiholoških škola
Nabrala osnovne teorijske i primjenjene psihološke discipline	Razumije suštinske karakteristike teoriskog i praktičnog cilja, kao polje proučavanja pojedinih psih. disciplina	Upoređuje i vrednuje značaj teoriskog i praktičnog cilja psihologije
Poznaje i nabaja osnovne metode i tehnike koje koristi psihologija	Razumije suštinu svake metode i tehnike i zna njihove ključne karakteristike	Upoređuje metode i tehnike i u stanju je izraditi nacrt jednostavnog eksperimentalnog istraživanja
<b>2. Osnovi psihičkog života i razvoja</b>		
Navodi osnovnu podjelu nervnog sistema	Objačnjava ulogu centralnog i perifernog nervnog sistema	Vrednuje posledice povreda pojedinih djelova nervnog sistema
Nabrala žlijezde endokrinog sistema i šta one izlučuju	Objašnjava funkciju i značaj endokrinog sistema	Diskutuje značaj pojedinih hormona i komentiše moguće posledice poremećaja lučenja hormona
Zna glavne karakteristike različitih pristupa u shvatanju razvoja čovjeka	Prepoznaje i objašnjava glavne karakteristike bioloških i sredinskih činioča psihičkog razvoja čovjeka	Upoređuje značaj i doprinos pojedinih činioča razvoja i navodi primjere iz života za njih
Razlikuje biološke i sredinske činioče psihičkog razvoja čovjeka	Objašnjava razlike među biološkim i sredinskim činiočima psihičkog razvoja čovjeka	Diskutuje o uticaju pojedinih faktora razvoja i njihovom eventualnom izostajanju
<b>3. PSIHIČKI PROCESI</b>		
<b>3.1 Opažanje i pažnja</b>		
Zna ulogu opažanja za psihički život čovjeka. Zna osnovne čulne organe i njihove adekvatne draži, donji prag draži; nabrala spoljašnje i unutrašnje činioče opažanja	Razlikuje osjet od opažaja, donji prag draži od praga razlike i zna da objasni kako opažamo pojedinim čulima	Objašnjava kako i gdje se formira opažaj . Navodi svoje primjere za ispitivanje osjetljivosti pojedinih čula i praga razlike
Zna šta je pažnja, obim pažnje i fluktuacija pažnje	Objašnjava činioče koji utiču na pažnju	Diskutuje o mjerenu obima pažnje i značaju pojedinih činilaca na dužinu pažnje
<b>3.2 Učenje, pamćenje i zaboravljanje</b>		
Zna pojam učenja i osnovne oblike učenja Zna šta je transfer učenja i prepoznaje njegove oblike	Objašnjava osnovne oblike učenja i eksperimente vezane za svaki oblik. Objašnjava transfer u učenju.	Nalazi primjere iz života za svaki oblik učenja Objašnjava teorije transfera
Zna nabrojati osnovne manifestacije i oblike pamćenja	Objašnjava razlike medju različitim manifestacijama pamćenja i razumije proces pamćenja	Povezuje proces pamćenja sa funkcijama kore velikog mozga
Zna šta je zaboravljanje i nabrala faktore koji utiču na zaboravljanje; nabrala teorije zaboravljanja	Objašnjava kako i zašto dolazi do zaboravljanja	Diskutuje teorije zaboravljanja

<p style="text-align: center;"><b>3.3 Mišljenje</b></p>		
Zna i navodi osnovne karakteristike mišljenja (zaključivanje, rasuđivanje, planiranje, zamisljanje, sjećanje)	Prepoznaće i razlikuje osnovne oblike mišljenja (realističko i imaginativno, induktivno i deduktivno, kritičko i stvaralačko, disluzivno i intuitivno, konkretno i apstraktno, divergentno i konvergentno)	Prepoznaće oblike mišljenja u svakodnevnom životu čovjeka i pravi razliku izmedju mišljenja životinja i mišljenja čovjeka. Objasnjava značaj jezika za mišljenje, kao i strategije u rješavanju problema
<p style="text-align: center;"><b>3.4 Intelektualne sposobnosti</b></p>		
Zna šta je inteligencija, kako se mjeri, navodi shvatanja o strukturi inteligencije, kao pojam emocionalne inteligencije	Objasnjava različite teorije o strukturi inteligencije; Objasnjava svrhu ispitivnja inteligencije i šta predstavlja IQ. Objasnjava značaj emocionalne inteligencije za svakodnevni život čovjeka.	Uporedjuje različite teorije o strukturi inteligencije. Diskutuje Gausovu krivu normalne raspodjele inteligencije, nasledne činioce razvoja, kao i značaj razvoja emocionalne inteligencije
<p style="text-align: center;"><b>3.5 Emocije</b></p>		
Zna podjelu emocija na osnovne i složene: Prepoznaće i zna osnovne emocije: strah, bijes, radost i tugu. Razlikuje stres i stresor, kao i značenja ostalih pojmljiva	Zna da objasni i prepozna složene (sekundarne) emocije, zna i prepoznaće načine manifestovanja emocija, kontrole i sl. Objasnjava faze nastanka stresa i OAS (opšti adaptivni sindrom)	Razumije i objasnjava osnovne funkcije emocija i njihov nastanak (fiziološke i kognitivne teorije). Analizira OAS (opšti adaptivni sindrom) i diskutuje strategije prevladavanja stresa.
<p style="text-align: center;"><b>3.6 Motivacija</b></p>		
Zna što su motivi, njihovu podjelu i ulogu u životu pojedinca. Zna značenje pojmljiva: motiv, motivacija, nagon, potreba, biološki motiv, homeostaza, radoznalost, gregarni, afiliativni motiv, agresivnost, pomjerena agresivnost....	Razumije princip javljanja potreba i objasnjava specifičnosti pojedinih socijalnih motiva. Poznaje i objasnjava teorije motivacije.	Diskutuje i poredi različite motive, posebno analizira značaj radoznalosti i senzorne stimulacije za pojedinca. Upoređuje različite teorije motivacije
<p style="text-align: center;"><b>3.7 Frustracije i konflikti</b></p>		
Zna i poznaje pojam frustracije i poznaje osnovne izvore frustracija. Nabrala konstruktivne i nekonstruktivne reakcije na frustraciju. Zna šta je nivo aspiracije, tolerancija na frustraciju, regresija, konflikt i nabrala vrste konflikata.	Objasnjava različite reakcije na frustracije, navodi primjere za različite tipove konflikata. Poznaje poželjne modele razrešenja konflikata.	Analiziraju i navode primjere za različite izvore frustracija, diskutuju reakcije na frustracije, prednosti i nedostatke različitih načina rješavanja konflikata.
<p style="text-align: center;"><b>4. LIČNOST I PSIHIČKO ZDRAVLJE</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>4.1 Psihologija ličnosti, pojam ličnosti i način procjene ličnosti</b></p>		
Zna šta je ličnost i šta proučava psihologija ličnosti. Nabrala osnovne pristupe proučavanja ličnosti kao i metode i tehnikе koje koristi psihologija ličnosti.	Objasnjava različite pristupe proučavanju ličnosti. Zna svrhu i namjenu metoda i tehnikе za ispitivanje ličnosti.	Diskutuje i poredi prednosti i ograničenja pojedinih metoda i tehnikе
<p style="text-align: center;"><b>4.2 Teorije ličnosti</b></p>		
Zna da objasne predmet teorije ličnosti. Zna da nabroje glavne grupe teorija i njihove karakteristike. Usvaja pojmove: id, ego, super-ego, libido, nesvesno, arhetipovi	Zna i predstavlja osnovne teorije ličnosti, njihove karakteristike i dominantne predstavnike	Može da objasni i analizira međusobne razlike i prednosti pojedinih teorija ličnosti. Upoređuje i analizira doprinos za nauku pojedinih teoretičara.
<p style="text-align: center;"><b>4.3 Struktura ličnosti</b></p>		
Zna što su crte ličnosti, karakter, temperament, tip, identitet	Objasnjava razlike između karaktera i temperamenta, kao i medju pojmovima crta ličnosti i crta karaktera, kao i različitim tipovima ličnosti	Analizira tipove temperamenta, karaktera, tipove ličnosti, kao i različite vrste identiteta. Pravi razliku između različitih aspekata JA i svijesti o sebi.

**4.4 Razvoj i dinamika ličnosti**

Zna što obuhvata i znači pojam <i>dinamika ličnosti</i> .. Nabraja mehanizme odbrane, zna šta su lični motivi, volja i voljna djelatnost.	Objašnjava i navodi primjere za poremećaje volje. Objasnjava neurotični konflikt i pojedine mehanizme odbrane, kao i lične motive.	Objašnjava i vrednuje značaj i učestalost pojedinih mehanizama odbrane, kao i suštinu ličnih motiva.
Zna šta je socijalizacija ličnosti, identificuje izvore i agense i nabraja nekoliko karakteristika zrele ličnosti.	Objašnjava razliku između imitacije i identifikacije, kao i karakteristike tih procesa. Nabraja i opisuje stupnjeve razvoja svijesti o sebi i razvoja identiteta.	Diskutuje i poredi pojedine faze razvoja ličnosti prema Olportu i Eriksonu, tj. stupnjeve razvoja svijesti o sebi i razvoja identiteta. Analizira karakteristike zrele ličnosti.

**4.5 Normalnost, psihičke promjene, poremećaji i tretman**

Zna osnovne kriterijume za razlikovanje uobičajenih i prihvatljivih manifestacija funkcionsanja osobe, pristupe u poimanju normalnosti, prilagođeno ponašanje, poremećaji u ponašanju i sl.	Zna i objašnjava što su neuroze, psihoze, psihopatijske bolesti zavisnosti. Razumije ulogu psihološkog savjetovanja. Zna cilj psihoterapije.	Pravi razliku između psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Upoznaje osnovne psihoterapijske pravce i diskutuje mjere prevencije.
---	--	--

**IZBORNE TEME****1. Komunikacija**

Zna ulogu, funkciju, cilj, značaj, elemente komunikacije . Zna pojmove verbalne i neverbalne komunikacije.	Objašnjava ulogu, funkciju, cilj, značaj, elemente komunikacije . Objasjava razliku između verbalne i neverbalne komunikacije.	Primjenjuje oblike konstruktivne i nenasilne komunikacije: aktivno slušanje parafraziranje, reflektovanje osjećanja, decentraciju, asertivnost, konstruktivno rješavanje problema i sl.

## STANDARDI ZNANJA ZA OBAVEZNI IZBORNI PREDMET POJEDINAC U GRUPI

Minimalni zahtjevi (znanje - poznavanje)	Osnovni zahtjevi (Razumjevanje i upotreba)	Napredni zahtjevi (Interpretacija i vrednovanje)
<b>Uvod u predmet</b>		
<b>1: Predmet i metode socijalne psihologije</b>		
Definiše predmet i probleme istraživanja u socijalnoj psihologiji.	Razlikuje probleme koje izučava socijalna psihologija.	Kritički procjenjuje značaj problema kojima se bavi socijalna psihologija
Navodi sa kojim naukama socijalna psihologija ima sličnosti.	Analizira razlike u predmetu socijalne psihologije u odnosu na predmet opšte psihologije, sociologije i kulturne antropologije	Razmatra na koji način istom problemu pristupa socijalna psihologija, a kako opšta psihologija.
Nabrala metode istraživanja u socijalnoj psihologiji i objašnjava jednu po sopstvenom izboru.	Na primjeru objašnjava pojedine metode sociopsihološkog istraživanja, i njihove prednosti i nedostatke.	Pravi nacrt jednostavnog sociopsihološkog istraživanja, koristeći metodu po izboru.
Navodi tehnike istraživanja u socijalnoj psihologiji i objašnjava jednu po sopstvenom izboru.	Objašnjava prednosti i nedostatke pojedinih tehnika sociopsiholoških istraživanja.	Procjenjuju karakteristike određenih primjera anketa i izrađuju anketu.
<b>2. Socijalizacija ličnosti</b>		
<b>2.1 Procesi, agensi i izvori socijalizacije</b>		
Definiše pojam socijalizacije ličnosti.	Razlikuje dva perioda socijalizacije.	Diskutuje značaj dva perioda socijalizacije za formiranje ličnosti pojedinca.
Definiše pojam kulture.	Razlikuje eksplisitne i implicitne tvorevine kulture i navodi primjere.	Vrednuje različite kulturne uticaje na razvoj ličnosti pojedinca.
Definiše pojam društva.	Objašnjava društveni karakter po Fromu.	Kritički procjenjuje savremeni tržni karakter.
Zna funkciju agenasa socijalizacije u razvoju ličnosti pojedinca, nabrala najosnovnije i objašnjava ulogu jednog agensa po vlastitom izboru.	Razmatra i razlikuje uticaj agenasa socijalizacije na ličnom primjeru.	Vrednuje različite vaspitne stilove u okviru porodice.
Nabrala oblike učenja i objašnjava jedan po svom izboru.	Na primjerima objašnjava ulogu pojedinih oblika socijalnog učenja u procesu socijalizacije.	Procjenjuje efekat nagrade i kazne na razvoj ličnosti pojedinca.
Razlikuje pojmove socijalni položaj i socijalna uloga.	Razumije pojam recipročne uloge i navodi primjere. Razumije razliku između polne i rodne uloge.	Na primjeru uloge žene, analizira faktore koji utiču na učenje i promjenu uloge.
<b>2.2 Efekti socijalizacije</b>		
Reprodukujе Sapir – Vorfovу hipotezu.	Na primjerima objašnjava Lipmanovo stanovište i Sapir – Vorfovу hipotezu.	Objašnjavaju eksperimentalne dokaze koji idu u prilog tezi o uticaju socijalnih faktora na opažanje.

Prepoznaće da postoji uticaj socijalnih faktora na učenje i pamćenje kroz primjere iz svakodnevnog života.	Objašnjava nalaze Bartletovih eksperimenta o transformaciji zapamćenog materijala.	Objašnjavaju zašto je pamćenje rekonstrukcija a ne reprodukcija.
Definiše pojam sugestije i konformizma.	Zna neke od tehnika navođenja. Razlikuje spoljašnji i unutrašnji konformizam. Pravi poređenje između normativnog, informacionog i udvaračkog konformizma. Objašnjava postavku i nalaze Ašovog eksperimenta – procjenjivanje pod pritiskom.	Analizira koji faktori olakšavaju konformiranje. Kritički procjenjuje primjere sugestije iz svakodnevnog života. Pronalazi i procjenjuje primjere za različite vrste konformizma.
Definiše pojam poslušnost.	Objašnjava postavke i nalaze Milgramovog eksperimenta.	Interpretira nalaze Milgramovog eksperimenta.
Navodi i razlikuje oblike prosocijalnog ponašanja.  Definiše pojam altruizma.  Razlikuje gregarni i afiliativni motiv.	Objašnjava zašto postoji težnja ljudi da se udružuju (afiliativni motiv).  Navodi primjere altruizma u zajednici.  Objašnjava postavku i nalaze eksperimenta Darlja i Latana.	Analizira značaj afiliativnog motiva u kriznim situacijama.  Tumači nalaze eksperimenta Darlja i Latana i shvata pojam podjeljene odgovornosti.
Navodi i razlikuje oblike antisocijalnog ponašanja.	Razlikuje moć i nadmoć. Razlikuje benignu i malignu agresivnost prema Fromu.	Vrednuje različite teorije o porjeklu agresivnosti.
Definiše oblike proindividualnog ponašanja	Navodi prednosti i mane takmičarskog odnosa među učenicima u odjeljenju.	Analizira i vrednuje agresivni, pasivni i asertivni način ponašanja.  Diskutuje o razlici između egoističnog i samopouzdanog načina ponašanja.
<b>2.3. Socijalni stavovi, predrasude, stereotipi</b>		
Definiše pojam i vrste stava.	Objašnjava složenost stava (komponente stava).	Vrednuje ulogu stava u ponašanju pojedinca.
Navodi faktore pod čijim uticajem se formiraju stavovi.	Razmatra uticaj grupe na formiranje stava.	Analizira faktore koji doprinose rigidnosti stava.
Navodi faktore koji utiču na promjenu stava.	Razumije kako nove informacije utiču na promjenu stava.	Na primjerima objašnjava Festingerovu teoriju kognitivne disonance.
Definiše pojam predrasuda.	Razlikuje pojam predrasude u širem i užem značenju. Zna tri osnovna izvora predrasuda. Zna stupnjeve ispoljavanja predrasuda. Razumijeva mehanizam	Procjenjuje značaj kontakt hipoteze za smanjenje predrasuda.  Pronalazi i analizira primjere pomjerene agresije.

Definiše pojam stereotipa.	pomjerene agresije. Razlikuje rasne, etničke, vjerske i polne stereotipe.	Procjenjuje funkcije stereotipa.
<b>2.4. Vrijednosti i moral</b>		
Definiše pojam vrijednosti i navodi razliku između individualnih i grupnih vrijednosti.	Objašnjava osnovne vrijednosne orientacije prema Olportu.  Shvata Švarcove univerzalne vrijednosti.	Kritički procjenjuje strukturu i hijerarhiju vrijednosti u crnogorskom društvu.
Prepoznaje faktore koji doprinose promjeni vrijednosti.	Objašnjava kako različiti faktori utiču na promjenu vrijednosti.	Procjenjuje vrijednosti patrijarhalnog i modernog društva.
Definiše pojam moral.	Razlikuje zakon i moral (pisana i nepisana pravila). Zna tri komponente moralne svijesti. Zna teorije o moralnom razvoju (psihoanalitička, bihevioristička, teorije socijalnog učenja). Navodi primjer moralne dileme. Razlikuje heteronomnu i autonomnu moralnost.	Diskutuje da li je bolji regulator ponašanja zakon ili moral. Na primjerima razlikuje heteronomnu i autonomnu moralnost. Na primjerima objašnjava Kolbergovu teoriju moralnog razvoja.
<b>3. Psihologija grupe</b>		
<b>3.1. Vrste grupe i njihove karakteristike</b>		
Prepoznaje različite kriterijume za određenje grupe.	Zna da je psihološka bliskost najčešći kriterijum za određenje grupe.  Razlikuje pojam grupe u užem i širem smislu. Zna različite načine za klasifikaciju grupe.	Pravi poređenje između različite vrste strukturiranih grupa.
Nabrala psihološke karakteristike male grupe i navodi primjere malih grupa.	Objašnjava razliku malih grupa u odnosu na velike društvene grupe (klasa; slojevi; nacija).	Procjenjuje karakteristike idealne porodice, grupe vršnjaka i odjeljenja.
Prepoznaje primjere organizacija iz svakodnevnog života.	Navodi i objašnjava psihološke karakteristike organizacije kao grupe.	Analizira postojeću strukturu i predlaže kako bi po njegovom mišljenju trebala da izgleda idealna struktura školske organizacije.
<b>3.2. Formiranje i održavanje grupe</b>		
Prepoznaje uslove nastanka grupe.	Objašnjava faze u razvoju grupe.	Analizira faze u razvoju grupe na primjeru svog odjeljenja i utvrđuje u kojoj fazi se odjeljenje trenutno nalazi.
Nabrala faze u razvoju grupe.	Objašnjava motive za udruživanje u grupe.	
Prepoznaje uslove održanja i funkcionisanja grupe.	Analizira pokazatelje grupne kohezije.  Analizira izvore kohezivnosti.	Procjenjuje nivo kohezivnosti u svom odjeljenju.
<b>3.3. Grupni odnosi</b>		

Razlikuje položaj i ulogu u grupi.	Razumije zašto dolazi do konflikta uloga.	Na primjeru analiziraju razlike između propisane i ostvarene uloge.
Navodi različite tipove moći kojima pojedinac ili grupa mogu da raspolaže.	Objašnjavaju razlike između tipova moći kojima pojedinac ili grupa mogu da raspolaže.	Određuju vlastite kriterijume za doživljaj određene osobe kao autoriteta.
Zna funkciju sociometrijskog postupka.	Opisuje postupak sociometrijskog ispitivanja.	Zadaje sociometrijski upitnik, unosi podatke u sociometrijsku matricu, izrađuje sociogram i analizira dobijene rezultate.

### 3.4. Grupni procesi

Definiše pojam grupne norme.	Objašnjava način donošenja i održavanja normi u grupi. Razlikuje eksplisitne i implicitne norme.	Dokazuje zašto je važno poštovanje normi za održanje i funkcionisanje grupe.
Definiše kooperativno i kompetitivno ponašanje u grupi	Na primjeru objašnjava indikatore kooperativnog ponašanja.	Vrednuje posljedice kooperativnog i kompetitivnog ponašanja po pojedinca i grupu.
Navodi pojam i uzroke konflikata u grupi.	Navodi i objašnjava vrste konflikata u grupi. Opisuje faze u nastajanju sukoba.	Demonstrira vještine za konstruktivno rješavanje konflikata Procjenjuje najefikasniji način za rješavanje konflikata.

### 4. Komunikacije u grupi

Navodi osnovne pojmove komunikologije.	Razlikuje tipove komunikacije u grupi.	Procjenjuje efikasnost centralizovane i decentralizovane komunikacije.
Navodi vrste i oblike komunikacije.	Objašnjava razliku između verbalne i neverbalne komunikacije.	Vrednuje različite vrste neverbalne komunikacije.
Uviđaju razlike između uspješne i neuspješne komunikacije	Analizira prepreke koje mogu otežati i onemogućiti komunikaciju.	Demonstrira primjenu modela nenasilne komunikacije.

### 5. Rukovođenje i odlučivanje

#### 5.1 Vođstvo

Definiše pojam vođa i koje kriterijume osoba treba da zadovolji da bi bila prihvaćena kao vođa od članova grupe.	Razlikuje vrste moći kojima vođa raspolaže. Objašnjava ulogu i zadatke vođe u grupi. Razumije koje zahtjeve treba da ispunji vođa.	Vrednuje značaj emocionalne inteligencije za uspješno vođstvo.
Razlikuje tri osnovna stila rukovođenja grupom.	Opisuje način reagovanja autokratskog i demokratskog vođe u istoj situaciji. Razlikuje liderске stilove po Golemanu.	Vrednuje demokratsko i autokratsko rukovođenje grupom.
Navodi različite načine donošenja odluka u grupi.	Objašnjava različite načine i proces donošenja odluka u	Obrazlaže vrijednost grupnog (demokratskog) odlučivanja.

	grupi.	
Definiše pojam cezarizma i poltronskog odnosa	Objašnjava faze u stvaranju „Cezara“	Analizira uslove za stvaranje ličnosti sljedbenika.
<b>6. Odabrana poglavlja iz socijalne psihologije</b>		
<b>6.1 Psihologija marketinga i propagande</b>		
Definiše pojam propagande i objašnjava njenu funkciju.	Razlikuje vrste propagandnih sredstava. Nalazi primjere otvorene i prikrivene propagande. Uviđa odnos između pojma marketing i pojma propaganda.	Kritički procjenjuje razliku između obrazovanja i propagande.
Navodi osnovne karakteristike propagandnih poruka.	Objašnjava osnovne karakteristike propagandnih poruka.	Na primjerima analizira osnovne karakteristike propagandnih poruka.
Navodi osnovne karakteristike primaoca propagandne poruke.	Opisuje različite propagandne apele.	Kreira propagandnu poruku vodeći računa o karakteristikama određene ciljne grupe.
Definiše pojam glasina.	Objašnjava uslove nastanka i prenošenja glasina.	Pronalazi i kritički procjenjuje primjere različitih vrsta glasina.
<b>6.2. Masovno ponašanje</b>		
Definiše pojam masa i zakonitosti ponašanja mase.	Objašnjava uslove nastajanja mase.	Razlikuje vrste masa.
Navodi oblike ponašanja masa.	Opisuje uslove i oblike ponašanja masa.	Pronalazi primjere za različite oblike ponašanja mase. Objašnjava pod kojim uslovima dolazi do prelaska jednog oblika ponašanja u drugi.
Definiše modu kao oblik masovnog - psihosocijalnog ponašanja. Razlikuje pojam mode u užem i širem smislu.	Razumije funkciju oblačenja.	Analizira modu u oblačenju kroz istoriju.
Razumije kriterijume zbog kojih se socijalni pokret smatra grupom.	Objašnjava ciljeve savremenih društvenih pokreta.	Istražuje postojanje novih društvenih pokreta.

## STANDARDI ZNANJA ZA OBVEZNI IZBORNI PREDMET ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

Minimalni zahtjevi (znanje - poznavanje)	Osnovni zahtjevi (Razumjevanje i upotreba)	Napredni zahtjevi (Interpretacija i vrednovanje)
<b>1. Zdravlje i zdravi stil života</b>		
- navede definiciju zdravlja	- objasni pojam zdravlja, njegove elemente i njihovu dinamičku prirodu	- procjenjuje значај pojedinih elemenata zdravlja i analizira njihovu povezanost
- definiše pojam zdravog stila života	- objašnjava kako životni stili utiču na zdravlje	- preispituje i kritički vrednuje sopstvene stlove života i njihov uticaj na zdravlje
- prepoznaje uticaj medijskih sadržaja i poruka na životni stil mladih	- objasni povezanost medijskih sadržaja i životnog stila mladih	- kritički preispituje povezanost medijskih sadržaja i životnog stila mladih
-zna koji su izvori pouzdanih informacija o zdravlju	-zna da pronađe pouzdane informacije o zdravlju	-zna da analizira pouzdane informacije o zdravlju iz nekoliko izvora
<b>2. Razvoj u adolescenciji</b>		
- nabraja razvojne promjene, njihove manifestacije u ponašanju	-objašnjava uzroke razvojnih promjena, njihove manifestacije u ponašanju i nove razvojne zadatke	- na ličnom primjeru razmatra razvojne promjene, njihove manifestacije u ponašanju
- prepoznaje razliku između pola i roda	- objašnjava razliku između polnog i rodnog identiteta na primjeru transrodnih osoba	- razumije značaj polnog i rodnog identiteta u formiranju stabilnog i jedinstvenog identiteta
- definiše rodne stereotipe	- navodi primjere najčešćih rodnih stereotipa	- kritički analizira osnovne rodne stereotipe,
-shvata da je seksualnost složeno ljudsko iskustvo	-objašnjava zašto je seksualnost složeno ljudsko iskustvo, njen razvojni karakter i šta je sve čini	- kritički analizira sliku seksualnosti u medijima
-navodi razvojne zadatke u adolescenciji i definiše pojam zrelost	- objašnjava cilj razvojnih zadatka u adolescenciji	- na sopstvenom primjeru procjenjuje stepen ostvarenosti razvojnih zadatka
-definiše pojam životne veštine	- razlikuje tri osnovne grupe životnih vještina	- primjenjuje vještine samoposmatranja, realnog planiranja i odgovornog odlučivanja,
- prepoznaje osnovne rizike za zdrav razvoj u adolescenciji	- obrazlaže osnovne rizike za zdrav razvoj i procjenjuje usluge koje su dostupne mladima	- prepoznaje rizike za sopstveni razvoj i umije da koristi usluge koje su dostupne mladima

<b>3. Ishrana i fizička aktivnost</b>		
- prepoznaže koji faktori utiču na formiranje stavova i navika vezanih za ishranu	- obrazlaže kako se formiraju stavovi i navike vezani za ishranu	- analizira sostvene stavove i navike o ishrani
- prepoznaže informacije o porijeklu, sastavu i ispravnosti namirnica	- zna da tumači informacije o porijeklu, sastavu i ispravnosti namirnica	- tumači informacije o porijeklu, sastavu i ispravnosti namirnica
- uočava važnost pravilne ishrane u adolescenciji	-objašnjava važnost pravilne ishrane u adolescenciji	- na sopstvenom primjeru analizira važnost pravilne ishrane u adolescenciji
- objašnjava piramidu ishrane	-prepoznaže uravnotežen i zdrav obrok i dnevni unos vode, koristeći piramidu ishrane	-pravi plan uravnotežene ishrane koristeći piramidu ishrane
-prepoznaže sigurne i rizične načine kontrole tjelesne mase i koristi od fizičke aktivnosti	- objašnjava razliku između sigurnih i rizičnih načina kontrole tjelesne mase i argumentuje koristi od fizičke aktivnosti	- analizira šta utiče na odabir sigurnih i rizičnih načina za regulisanje tjelesne mase
- zna kako da pravilno drži tijelo i kako se rade vježbe za oblikovanje tijela	- demonstrira kako se pravilno drži tijelo i kako se rade vježbe za oblikovanje tijela	
- nabraja osnovne rizike pri fizičkim aktivnostima		
- navodi osnovne poremećaje ishrane	- objašnjava koji su osnovni poremećaji ishrane i njihov uticaj na cijelokupno zdravlje	-analizira uzroke nastanka poremećaja ishrane i njihov uticaj na cijelokupno zdravlje
- prepoznaže načine prevencije i liječenje poremećaja u ishrani	- objašnjava načine prevencije i liječenje poremećaja u ishrani	- analizira značaj preventivnog djelovanja u cilju spriječavanja poremećaja ishrane
<b>4. Mentalno zdravlje</b>		
- definiše pojam mentalnog zdravlja	- objašnjava pojam mentalnog zdravlja i koji su mogući uzroci narušenog mentalnog zdravlja u adolescenciji	- vrednuje značaj mentalnog zdravlja i analizira uzroke narušenog mentalnog zdravlja
- prepoznaže svoje emocije	- uočava vezu između sopstvenih emocija i emocija drugih	- koristi vještine samoposmatranja, empatije i kontrole snažnih emocija
- prepoznaže šta je stres, njegove manifestacije i uticaje na zdravlje	- objašnjava šta je stres, njegove manifestacije i uticaje na zdravlje	- primjenjuje tehnikе za smanjenje i kontrolu stresa
- navodi pokazatelje kvalitetnog odnosa sa drugima	- zna da procjenjuje kvalitet odnosa sa drugima	- objašnjava dinamiku odnosa u porodici i šta sve utiče na održavanje kvalitetnih odnosa u porodici
- definiše pojam konflikt	- zna da obrazloži dinamiku konflikt-a	- primjenjuje tehnikе za efektivnu komunikaciju
- identifikuje rizično ponašanje i posljedice rizičnog ponašanja	- objašnjava rizične situacije i posljedice rizičnog ponašanja	- procjenjuje rizične situacije i posljedice rizičnog ponašanja
- prepoznaže šta je vršnjački pritisak	- obrazlaže uzroke i posljedice vršnjačkog pritiska	- primjenjuje neku od tehnika odolijevanja pritisku vršnjaka
	-objašnjava kakve posljedice na doživljaj sebe i ponašanje može imati (ne)podudaranje sa slikom koju o nama imaju drugi	

-prepoznae šta su vrijednosti	- obrazlaže način formiranja vrijednosti	- analizira vezu između vrijednosti i sopstvenog ponašanja
- definiše pojam odgovornog ponašanja	- objašnjava pojam odgovornog ponašanja, njegove karakteristike i načine razvijanja	- procjenjuje svoju sposobnost odgovornog odlučivanja
-prepoznae značaj poštovanja prava drugih i drugačijih	- objašnjava zašto je važno biti osjetljiv na potrebe i prava drugih i drugačijih	- posjeduje osjetljivost na potrebe i prava drugih i drugačijih
-prepoznae povezanost diskriminacije, stigmatizacije pojedinca ili grupe i mentalnog zdravlja	- objašnjava povezanost diskriminacije, stigmatizacije pojedinca ili grupe i zdravlja, posebno mentalnog	- na primjerima analizira povezanost diskriminacije, stigmatizacije i mentalnog zdravlja
- navodi usluge za prevenciju mentalnog zdravlja su dostupne mladima	- analizira sadržaj usluga za prevenciju mentalnog zdravlja su dostupne mladima	- ima pozitivan stav prema korišćenju usluga za prevenciju mentalnog zdravlja mладима

#### **5. Tjelesna slika i njega tijela**

- prepoznae tjelesnu sliku kao dio opšteg pojma o sebi	- objašnjava pojam slike tijela i šta sve utiče na njenu formiranje	- kritički preispituje standarde na osnovu kojih se procjenjuje tijelo i formira slika tijela
	- objašnjava vezu između pozitivne slike o tijelu i zdravlju (posebno mentalnog zdravlja) i vezu između slike tijela i opšteg pojma o sebi,	
- uočava vezu između lične higijene i zdravlja	- obrazlaže važnost pravilne higijene tijela i njen uticaj na unapređenje slike tijela	- analizira estetske, kulturne, psihološke, ekonomske razloge održavanja lične higijene i načina odijevanja
- prepoznae važnost fizičkih aktivnosti za zdravlje	- obrazlaže važnost fizičkih aktivnosti (za fizičko, mentalno i socijalno zdravlje)	- pravilno odabira i primjenjuje fizičke aktivnosti

#### **6. Uticaj psihoaktivnih supstanci na zdravlje**

- prepoznae da je adolescencija period kada se povećava učestalost rizičnih ponašanja	- objašnjava zašto se u adolescenciji povećava učestalost ponašanja koja nose rizik i koje potrebe stoje iza toga	- vrednuje važnost pojedinih faktora rizika koji mlade dovode u rizik od upotrebe PAS, kao i „zaštitnih“ faktora
- nabrja vrste droga koje se najčešće zloupotrebjavaju i posljedice njihovog korišćenja	- objašnjava osnovne vrste i efekte PAS koje se zloupotrebjavaju	
- prepoznae štetnost pušenja za pojedinca i njegovu okolinu	- argumentovano obrazlaže o štetnosti pušenja za pojedinca i njegovu okolinu	
- prepoznae posljedice konzumiranja alkohola na pojedinca i njegovu okolinu	-objašnjava posljedice konzumiranja alkohola na pojedinca i njegovu okolinu	
- zna koje su mogućnosti informisanja, prevencije, liječenja i rehabilitacije zavisnosti		

#### **7. Seksualno i reproduktivno zdravlje**

-prepoznae osnovne uticaje na shvatanje i doživljaj sekusalnosti	- objašnjava osnovne uticaje na shvatanje i doživljaj sekusalnosti	- kritički analizira osnovne uticaje na shvatanje i doživljaj sekusalnosti
--	--	--

- prepoznaže šta sve utiče na odluke adolescenata vezane za seksualno ponašanje (motivi, stavovi, situacije...)	- obrazlaže šta sve utiče na odluke adolescenata vezane za seksualno ponašanje (motivi, stavovi, situacije...)	- na primjerima analizira uticaje na odluke adolescenata vezane za seksualno ponašanje
- uočava značaj posjedovanja vještina aktivnog slušanja i asertivnog govora u donošenju odluka vezanih za sekusalno ponašanje	- zna da primjeni vještine aktivnog slušanja i asertivnog govora	- demonstrira primjenu vještina aktivnog slušanja i asertivnog govora
- zna što su seksualno prenosive infekcije	-objašnjava kako se seksualno prenosive infekcije stiču, prenose i utiču na zdravlje	- kritički analizira rizična ponašanja za seksualno prenosive infekcije
- zna kako da se zaštiti od SPI	- objašnjava zašto je prevencija SPI efikasnija nego liječenje	
- shvata uticaj rane trudnoće na život i zdravlje mlade osobe	-objašnjava uticaj rane trudnoće na život i zdravlje mlade osobe	
-prepoznaže osnovne vrste i načine upotrebe kontraceptivnih sredstava	-objašnjava osnovne vrste i načine upotrebe kontraceptivnih sredstava	-razvija pozitivan stav prema upotrebi kontraceptivnih sredstava
	-zna kako može da se obavi samopregled (dojke ili testisi)	
	-zna kako se koristi kondom	
- prepoznaže koje su usluge dostupne mladima u oblasti unapređenja i očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja	- analizira sadržaj usluga dostupnih mladima u oblasti unapređenja i očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja	- razvija pozitivan stav prema korišćenju usluga u oblasti unapređenja i očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja
	-zna o osnovnim pravima u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja	
-prepoznaže oblike seksualnog nasilja i načine sprečavanja i suzbijanja		

## 8. HIV/ AIDS

	- razlikuje činjenice i zablude u vezi sa HIV/AIDS-om	
- prepoznaže načine prenošenja i brzinu širenja virusa	- objašnjava načine prenošenja i brzinu širenja virusa	- razumije zašto su neka ponašanja visoko rizična za infekciju virusom
- shvata potrebu za zaštitom sebe i drugih osoba od infekcije HIV-om	-zna kako da zaštiti sebe i druge osobe od infekcije virusom i obolijevanja od AIDS	- analizira razloge za neadekvatnu zaštitu sebe i drugih osoba od HIV infekcije
- prepoznaže koje su osobine važne kako bi se zaštitali u rizičnim situacijama	-objašnjava zašto je manipulacija osjećanjima (emocionalno ucjenjivanje) rizična situacija	-primjenjuje vještinsku ubjedivanja kao načina zaštite u rizičnim situacijama
- prepoznaže postojanje stigme i diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om	- objašnjava uzroke diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om	-primjenjuje osjetljiv jezik u vezi sa temom HIV/AIDS
-zna koje su mogućnosti informisanja i druge usluge u oblasti HIV/AIDS	-objašnjava usluge koje se pružaju u okviru dobrovoljnog i povjerljivog savjetovanja	- razvija pozitivan stav prema korišćenju usluga informisanja i drugih usluga u vezi sa HIV-om

9. Prevencija nasilja i povreda		
- definiše pojam agresivnosti	-objašnjava pojam i najčešće uzroke agresivnosti	- kritički analizira uzroke agresivnosti
- prepoznaže različite oblike nasilja i načine zaštite	- objašnjava različite oblike nasilja i načine zaštite	- kritički analizira različite oblike nasilja
	-objašnjava da se iza nasilja najčešće krije nezadovoljena potreba	
	-shvata zašto je različitost često izvor sukoba, kao i da u različitosti treba uočavati bogatstvo	
	-objašnjava kako se sukobi mogu rješavati nenasilnim putem	-primjenjuje neku od vještina nenasilnog rješavanja sukoba
	-razumije pojam restitucije	
	-zna da procjenjuje rizične situacije i načine prevencije različitih povreda	